

Сызанатэ
2 харчы

Энгийн хотуу программыг хөрүлү-
бүт экспериментээр бас-
тань сериярын онор-
до.

ICCTA:

A black and white portrait of a woman, likely the artist, smiling and wearing a patterned garment. The image is grainy and has a vintage feel.

Армения столицатыгар
итини тэкс байынаннай па-
рад уонна үлэхиттэр бы-
рааһынньыктаагы демон-
страциялара буолуллаа.
[CCTA]

Үзлэгчтэй коммунист-
ческый нийтийг, кириллэр
СССР XXV съёлын истори-
ческый ууралхтарым олох
хо нилэрийг туйуламтай
дээр шигэнхастерым сайм-
нарыг тулааган, респу-
бликатаады көрүү-хилүүс
баламныгетар сөл тү-
бшлэнхэр, оройуонга
аппеллах көрүү нытыл-
на.

дүсхата оноолуулан баран
сураагдах турара бэлнэт-
ниэн сөл. Ити сарах итэн
сирдэргэ эмиз сыйшмнарх.


Совхозка кыһыл му-
нунтар тэрийн эмиз
эрчэ дэнтэ суох. Хөнтө-
цө огдооментыгтар Лаппа-
да кыһыл муунун биһиги
сүлдэр кэммитигэр сө-
лөхкытынэн түрэр этэ.
Боломо уонна чычээс

Т. Н. Малотая, в. д. н. кур-
дук толмачивской панио-
лер бичигчид хэргэньтба-
гээтэр усина уорсай ко-
түүлэрэ дүүрэлэлэлэр.
Итээс бидыштына Вочуот

Ол эрээри хэниг отделенине итээнэ Төһөй Диринин фермаларыгар кыһын муһунулар тэрнэлэ иликтэрэ. Оттон Мугудай фермаларыгар ээртэһинэ чаһа атын. Лыбынгахха уоһоно «Кэсинилэ» нымстык ыһаарын эбэхтэһиниэбэлэрин, биирдик шөхтөн уонна валовойунан ыһын тургутун, куоталаһын хаамытын көрдөрөр, «Хаалык пааба суох үлэһинэххэ!» дэ


Онон нэлэр өтүгэр үлэ-
һиттэри коммунистическо-
мунитаризм кэлиминэ сыһы-
һаны хордобулларигар
сэл түбэлһинээрэн, хордо-
рон агитацка нэд-үүстэйх,
лаассеба дым-нахчы са-
быдыаллаах буолуутугар
ажаабат болсомото уурул-
лара эсийиллэр.

И. ЯКОВЛЕВ,
ССКП райкомун
пропаганда уоина
агитациясз одельсн
инструктора.



Концердар эмиз итеним

Концердар программаларын харгалзан гуримар бичигдэг тийэр бичигдэг нүмэрээр ашигласаар суохтар. Оннуктарын



«Айың» агитбригада ии-
люнкорэ; ити коллектив-
тан шаныккысыг Екатерина
Аммосова чоросонноок ук-
күүнү толорор.

П. Попов фотолара.

Бийигийн, калхотар уонна сөнхотар саага нөдүн куустуох техниканын бийэстала суох хааччылар бэрэжиссерлорго, сирэ химиялаахын уонна келлорациялаахын далаахына көтөөн иһэр, производство уустугулар. Дьэ ити бэрэжиссер тыа хаһаайыстыбатын салгынарарыга кэллэр квалитеткаларын таһынан, кыһылар нэһэ сатыбынларигор уонна бастыг оһын-ка олордурар производствоны сатыылаахтын саа-былааһа ураты суолтаны илэр.

Бүгүн колхоз, совхоз производствын үерхэтнэх, квалификациялаах специалисттар салайаазаар. Кинилэр тая саритор 1,600 тыһымичаттан тагыстылар. Олортон 870 тыһымичазара үрдүк квалификациялаах. Хас бирдани совхозна өртөтүнэл 33, өттөн колхозна 19 специалист тиксөр. Колхозтар председателлэрин 93,5 бырайыама, совхозтар директорларын 98,3 бырайыама үрдүк уокна аналлаах орто үерхэтнэх специалисттар. Кинилер биликтнэх, салабиллаах, илбэй өттүннэр сикит-хикит булан талнык баазаар, бэл саахай үүстүк сорукары септөөтүк, государтвеннай далайыһынахтык баазаар кылахаттар.

байнгуудын бичигтэй сайдлыгтаа раб-
чай надрлары нитон тайваралыга сага ирдэбилэн ту-
руурда. Олоотун урууку өттүгэр тым сиригэр 10-ча
эрэ нэр баар эбит буолларына, билэгин кликэлэр их-
сааниара 160-тан чадмста. Угэс буолбут механиз-
тер идэтитон эраты бүгүн тым сиригэр суэхү ком-
плектарыгар үлээтирга аналлаах операторлар, тех-
нической билэгээһини мастардара, механиктер-ме-
диатортордор, мастар-тайгалаччылар, тым сирин тех-
никатын оромүүөнөөһүнн сасардара, тым сирин тех-
ничесыйн слэх-дьалаах өтөгүзк хааччыйлам үлөһү-
төрө ур д. а. буолаулар.

БҮГҮНҮГҮ

Сүөһү кыстыга—ударнай үлэ

Народнай хонтурүүл комитетыгар

ЭППИЭТИНЭС НАМТАТЫЛЫННАБЫР

«Чурапчы» совхоз Киллэригэ отделениега алта хотонунан 1093 сүөһүнү кыстатан туруорар. Кыстыкка бэлэмнэнигэ, киригэ таһаарыллыбыт уураахтары олоххо киллэрингэ кэккэ үлэлэр бар-быттар. Дороххой уонна сүмэһиннээх аһылыктарынан, комбинормунан сөптөөхтүк хаачыыллыбыттар. Аһылык единцатыгар таһаардакха да сүөһүгэ сөптөөх нуорма олохтоммут.

Народнай хонтурүүл оройуоннаабы комитетта отделениега ССКП XXVI съездин үлэсэ бэлэстэрдээх корсер иһин социалистическай куоталаһы тэрээһинигэр бэрэбэркэни ыкта. Итиннээх бодот итэ-бэстэр бааллара көһүнэ.

Отделениега сүөһү кы-тарааһынын утары охсу-һууга туһуламмыт дьаһал-лары олоххо киллэрин бы-таардыллыбыт. Быһарынан ынахтар 35 бырыһыаннара

кытараабыта. Быйыл да дьаһала итинтэн туһуобата. Техник-осеменатордар бэ-йэлэрин абээннэстэригэр эппиэтинэстэрэ мөлтөтүл-лүбүттэн ыанньыксыттарга сыйһарыллыбыт 206 ынах-тан 60-на кытараабыт. Ити үрдүкүн бэрэбэркэни ы-тыллыбыт күмүгэр ис-куссатаннай сэмэһэлэһин ытыллыбата. Техник-осе-менатор Пономарева М. С. ааспыт сылга үлэ дьисси-лиминистин үгүстүк ис-питтин күмүгэр киннээх сый-һарыллыбыт ынахтар түөртүн биридэрэ эрэ-рөөбүтэ. Итиннээх быһа-рыллыах дьаһаллар кэми-гэр ытыллыбаанна хаал-быттар.

Отделение ынабы үстэ биэркэ ытыллар мөһүгэ кирибэккэ оло-ро, Валовойнан үгүтэ буолан, хотон олус ыаһын уонна государствоһунайыт этэ. От тэп-атыллыаһын былааннаа кэлбэккэ, сүөһүлэр туолан иһэлэринэн уоснаабакка тураллара, эби-йан олохтор. Дьаһаһылык ханнык да көрүтэ 16 ыанньыксыттан 9-һа

лааннарын тоһорбот Уут хаачыстыбаты сорыһа эппиэтинэ-тиллэбит. Нам, ырааһын көрдөр, үлэлээбэт. Ууту уларытар таһаар күнүһүн оһи биз-кубулуйбут, дэллэр ирааппыт. Иго ту-дэрэлэр, ээрэдэн-наарыллал, кэпсэтигэ тулаллар, кэпсэтигэ тири тул да түрүгэр сүөһүнү Кыст эрэ түһүгэр быһа итинтэн үрдүк буоларга үлэ ытыл-приттом бу отделе-лыг борооску кыс-ныраа ыһыгар бил-ты быһа түспүт.

Отделение салапта-биһаарарынан, эби-лык КВ оһох алдынан-тыбыт Уу кутар бак-рар сиринэн аһаа-с үлэлэмнээх, хотон сый-һаһаа аһаа турар, баста-йаһаһа үлэлэһтэр көстө иликтэриттэн сыбаах кыа-лыбатах. Дьыһинэн, эрдэт-тэн тэриммит буоллар, хотон сыйлар кыах то-лору баара мунчу тутул-лүбүт.

И. КИНАКИТОВ.

Отделение салапта-биһаарарынан, эби-лык КВ оһох алдынан-тыбыт Уу кутар бак-рар сиринэн аһаа-с үлэлэмнээх, хотон сый-һаһаа аһаа турар, баста-йаһаһа үлэлэһтэр көстө иликтэриттэн сыбаах кыа-лыбатах. Дьыһинэн, эрдэт-тэн тэриммит буоллар, хотон сыйлар кыах то-лору баара мунчу тутул-лүбүт.

И. КИНАКИТОВ.



Карл Маркс аатынан совхоз эдэр ыанньыксыттары социалистическай куоталаһыларыгар Болугур отде-лениятын «Юбилейнай» комсомольскай-ыччат ферма-тыттан Мария Куличкина инники кэккэсэ табыста. Кини уон бири ыйга хас биридди фуражнай ынабыт-тан 1633-түү ит үгүтү ыан, былаанын 132,8 бырыһыан толордо. Бу күнүгэрэ эдэр ыанньыксыт ССКП XXVI съездин оссо сана ситиһиллэрдээх корсерго дьулуһан үлэлиир. Снимка: М. Куличкина. П. Оконешникова фотот.

МЕЛИОРАТИВНАЙ ҮЛЭЛЭРГЭ—КИЭН СУОЛУ

Сири тупсаран оҥорон кини быһагы биэринити үрдэти—тыа хаһаайсты-батын интенсинайдык са-йыһаһы бири тутаах усулуобуйага. Ол да иһин кини кылаарга бу са-лааба ураты суолта бэркэ-лэр буолла.

Бийиги оройуонмутугар сири тупсаран оҥорууга «Якутмелиорводстрой» трест көһө сылдьар механизиро-ваннай колоннага уонна «Сельхозхимия» холбоһуга үлэһиллэр. Ол эрээри былааннаах соруахтары толорууга улахан ыарахат-тар үөскээтилэр.

Мехколонна 1980 сылга сир оҥоһуутунан кыһаан дьорынтанната, уу хаһа-йыстыбатын үлэлэригэр, бы-һыттар оромуннэригэр, капиталнай бүтэйдэри т-лар. Эрилик Эристини түүгэ бырыта 80 тыһ. со-эрдэ үлэни толордо. К-лектника үлэ тэрээ-мөлтөх, үлэлэһтэр кэл-ра туруулара үгүс. Би-үк-сүн онтон тэриитэ п-хар-

ба-тыннахтарына эрэ, ити системаһар туһаныр кыахтаахтар. 1970 сылтан ыла оро-йуонга ардахтатан син-гирдэр системаһар оҥо-

Оройуонмутугар сири тупсаран оҥорууга «Якутмелиорводстрой» трест көһө сылдьар механизиро-ваннай колоннага уонна «Сельхозхимия» холбоһуга үлэһиллэр. Ол эрээри былааннаах соруахтары толорууга улахан ыарахат-тар үөскээтилэр.

гэр, ууну ыстары үкүгүтэ хойутаһыллар. Турбалар сорохторо туһаттан таһа-алдыанналар. Онон били-гин 258 гектарга эрэ сим-гирдин ытыллар.

Специалист трибуна

Ар-ахтар установаһар, совхозтар салайааччылары суолта биэрбэттэриттэн, биридди-инкини сый ту-һаныллаат быраһыллан, ыһыллан хаалбыттар. Ол түмүгэр кинини сылларга синигрдэр системаһар то-рут да үлэлээбэттэр. Карл Маркс аатынан совхозка 659 гектар синигридилэр сиртэн билигин 158 гектар эрэ туһаныллар. Субуруус-кай аатынан совхозка 326 гектарга киллэриллибиттэ-тэн 103 гектар эрэ үлэлиир кыахтаах. Бу үлэлээбэт буолбут системаһары са-галыны уларытан оҥордох-

хо эрэ туһаныр кыах-таахтар. Сана пятилетка бастагы сылыттан бу бол-пуруска болсомтону үүр-дахха эрэ сатанар.

Алма өрүс энэрин ту-һага таһаарыһа кэлэр п-тилеткага улахан кээмэй-дээх мелиоративнай үлэ-лэр ытыллыаһа былаан-наналлар. Ол күрдүк, Су-буруускай аатынан совхоз Соловьевтааһы отделение-тыгар 530 гектар сир төр-дүттэн тупсаран оҥоһул-луохтаах. 423 гектар та-лахтаах, оһорбо сирдэри хорутууга бырайыак-смета докумуоннаа эҥиһул-ла сыдыаһаллар. Ардэттар установаһаах система 600 гектарга, ууну халытан нуолсүтэр аһыллар-сабыл-лар шлюзтаах системаһар 400 гектарга бырайыакта-наллара былааннанна.

В. МАКАРОВ, тыа хаһаайстыбатын управлениетин мелиоратор-инженер.

Тыа сирин хэ баһис үлэлэти механизатор. Ол эрээ-ри билигин да массовна парвэтин аһаһаа улаатар тэтимиттан механизаторскай кадрлар эбилиннэрэ хаалан иһэр. Онон агрегаттар туран хаалыһаһа, ик-ки холбоһуктаах үлэсэ көһүү ыарахаттааа көсүтүл-лэр. Дьэ ити итэбэстэри туоратыһа ССКП КК уонна ССРС Министрларын Советин «Тыа хаһаайыстыбатын техникатын туһанын көдүүһүн үрдэтигэ, кинини харайыһы тупсарыһа, колхозтары уонна совхоз-тары механизаторскай кадрдарынан хаачыһыһа уонна кинилэри тыа сиригэр олохсутууга дьаһаллар туһурун» уураада туһаайыллар.

Бу кадрлар тийбэт буолуулары проблематын үөртэни маһаа үлэ уонна олох усулуобуйага, дьор-духовнай көрдөбүлэри толоруу ураты суолтаны ылан иһэрин көрдөрө. Хаһаайыстыбанын салайаач-чылар, партейнай, профсоюзнай тэриитэлэр хас кол-хотто, партейнай, профсоюзнай тэриитэлэр хас кол-хотто уонна совхоз аһын итин толорууга туһаайыл-лэһэ кырата суох кыахтары өссө толорутук туһа-йыһа ураты бөлөһөһөһүн ууруохтаахтар.

Тыа хаһаайыстыбатын кадрдар сана обществен-тутуу бары кэриһитэригэр партия, парус өрөһүн маһаа толорбуттара. Билигин да, советскай дьор-духуу нитиэһаһа ситиһиллэхтигэ түмүктэһиннэ, ССКП XXVI съездин достойнайдык көрсүүтэ бары күүстэрин түмэр кэмнэригэр, тыа сирин салайааччы-лара уонна специалистара, бары үлэлэһтэрэ партия аграрнай политикатын олоххо киллэриһэ барыһы-лээх үлэ үтүөккэ холбоһурун көрдөрөһө.

А. СТЕПАНОВА.

Туһаттан тахсыбыт хаар-
бах тимири хомуйан госу-
дарствода туттарын норуот
хаһайыстыбатыгар улахан
көдүүстээрин туһунан ки-
ни элбэти эгэ, салааач-
чылары ойдогө сатыан
хэрэгэй. Ити наадалаах
сырьёну биһигиттан Амур-
даабы Комсомольской уо-
нна Новокузнецкой метал-
лургической комбинаттара
күн ахсын күүтэллэр.
Оттон онно биһиги хай-
дах сыһааннаһабыт!
Быһата, сорох сирдэргэ
бу улахан суолталаах госу-
дарствоннай дыһалаа
салаааччылар биһигин да-
һаны көһүүнүк, эппиэтэ
суохтук сыһааннаһаллар.
Ону, быһастык ыллааха,
Чурапчы оройуонугар ко-
руохха сөп.
Быйыл чурапчылар ба-

Хаарбах тимири—государстводо СУОЛТА БИЭРБЭИТЭН

рыта 350 тонна хаарбах
тимири туттар. Былаан-
наахтарын 169 тоннаан
эрэ толорон иһаллар. Оро-
йон 13 бөдөҥ тэрилтэ-
титтан ааспыт 10 ыйдаах
графигын соботох Корн
Маркс аатынан соххоз (ди-
ректор Васильев Е. Е.) то-
лорон иһэр. Субуруускай
аатынан уонна Эрилик
Эристин аатынан соххо-
тар ити кэмгэ баара-суоба
4-түү тоннаны туттарды-
лар. Оттон Аммосов И. Н.
директордаах «Чурапчы»
соххозтан быйыл биһиги да-
һаны килограмм тимири
иһирэ илик. Былааннаах
8 атын хаһайыстыбаннай

Былааннаах соруудахтарын
толорбот, государство на-
дыйытын ахсыбат ха-
һайыстыбаннай салааач-
чыларга кытааһах көрдөбүт
туруоруллуохтаах. Бу дыһа-
лаа народнай контуруол
комитета, кини группелера
уонна постара ороһолло-
ро үөлдүстэ. Былаан-
наахтары толорботох
соххоттор, хаһайыстыбан-
най тэрилтэлэр ыстараал-
таннаахтар. Ону госу-
дарство нассатыттан буол-
бакка, буруйдаах салааач-
чыларга ирдикэр бэрээдэ-
ги олохтооха.
Государство ханнык да
сакааһа—бу сохсон. Бу-
гуччу толоруллуохтаах.
И. ПОРТИНГИН,
«торчоромь»
Болжунчунайа,
Якутской к.

СПАРТАКИАДА МАННЫК ТЭРИЛЛЭР

Комплексной спартакиа-
да программалар кил-
лэрлибит спорт көрүгүнэ
ригэр күрэхтэһилэр ман-
нык бэрээдэгини ытыл-
лаллар.
— дуобат, савымат уон-
на остуол тенниһэ сэтти-
нныгэ;
— баскетбол ахсынны
20—21 күннэригэр;
— көкүл тустуу олун-
чу 14—15 күннэригэр Ди-
рингэ;
— ыраа спорда уонна
национальной ыстанылар
олунчу 28—кулун тутар 1
күннэригэр Хайахыкка, са-
йыннылар бэс ыйыгар;
— волейбол кулун тутар
1 күнүгэр уонна сайын бэс
ыйыгар;
— хайыһар кулун тутар
14—15 күннэригэр Хыйа-
сыкка;
— дыһааллар спарта-
киадалара кулун тутар 28
—29 күннэригэр;
— Кыайы күнүгэр ана-
лаах кросс муус устар 4
күнүгэр;
— хапсагайдаһан тустуу
уонна чэпчэки атлетика
бэс ыйыгар;
— «Сага олох» хаһыат
бириниһэр эстафета бала-
һан ыйын 19—20 күннэри-
гэр.
Хос баһарым: ытык
лар сирдэргэ ыйылыбат
күрэхтэһилэр бары ор-
йон киһинигэр буолуохта-
ра.
СПОРТ СОВЕТ.

Комментатор колонкалара ТАҢНАРЫ БАРЫ СУОЛУГАР

70-с сыллар ортолору-
нодо кризис содуларын
ыһаан ситэ туораппакка
сылдаан арбаа Европа би-
лигин кризис сага бала-
һатыгар иһирэн иһэр. Ону
элбэх чакчылар улам ор-
дуу итэҕэтиилээхтик көрдө-
роллар.

Бу күннэргэ Англия бэ-
чээтэ, холобур, дойду про-
мышленнай предпритие-
лэригэр баар сакаастар
кээмэйдэрэ 1980—1981
сылларга промышленность
үөлсөй өгөрөн таһаары-
та 14 бырыһыан кэринэ
кэмтээбэ сабаҕалар-
дык сарбылына диэн иһи-
тиннэрэр. Комментатордар
сүөхө итинник таһнары
бары түмүгэр производ-
ство таһыма 1929—1931
сыллардаагы «улуу де-
прессия» кэмнээбэ та-
һымаагар 3 бырыһыаны-
нан намыһах буолуорун
ыйаллар. Производство
таһнары барыта промыш-
ленность бары салаа-
ларыгар уонна ураты сы-
тытык металлургической,
химической итиннэ тек-
стильнай салааларга көстөр.
Дойду уустук экономичес-
кай проблемаларын куоп-
сай рынок бары дойду-
ларын экономической та-
һнары түһүүлэрэ диригэ-
тэр. Олорго иккиннэ сыл-
ларга промышленность
өгөрөн таһаарытын үү-
нүүтүн тэтимэ иһи тогул
кэринэ сарбылына, оттон
инфляция тэтимэ 100-тэн
тахса бырыһыанынан эби-
линнэ. Ити дойдуларга
үлэтэ суохтар армиялара
эттэ молуһуонтэн тахса
киһини хапта.

ГФР экономической ба-
лаһааннаһата биллэрдики

СААМАЙ АБЫЙАХ

Японияда ыстаалы уһа-
гар промышленность өгө-
рон таһаарыта салгы
сарбыллар. Быйыл дойду
индустриятын ити баһы-
даан-көһүлээн иһэр салаа-

И. ОРЛОВ,
СССР ырытааччыта.



Алма-Атада тэриллибит
гелиолечебницада күн күү-
һүрдүлүбүт сырдыгынан
эмтииллэр.

Гелиолечебница ыһа
ыйыттан алтынньыга диэри
үлэтир. Эмтэни уһуна
35—40 күн. Үгүс сыллаах
кэтиэн көрүүлэр ырыһах-
тар 70 бырыһыаннарын
доруобуйаларын туругу
гүлсэрин кэрэһилилэр.
Оттон олоһор—80-тан тах-
са бырыһыаннара.

Снимокка: физиотера-
певт Гульбану Джумабаев
чыраһаан эмтэнээнчилэр-
диннэ.

СССР фотохрониката.

Билсинг. Маны олохтуохха сөп

ДОКТОРИА УОЧАРАГА СУОХ

Ырыһах врач приемна-
һынын күүтэрэ хайдах кур-
дук ыһаалаабы биллэр.
Оттон приемнаһын бэйэ-
гэ аһыйах мунуутэни ылар.
Эбэтэр өссө маннык «Эн,
—дирь приемага врач,
—үрдүк температуралаахкын.
Уочарата суох иһирээххэ
баар этэх. Ол эрэри врач-
та ким уочарата суох ки-
рээргэ сорууной!

Оттон соторутаагыта
кин ырыһахтары прием-
наһын адыас атын бэрээ-
дэгин кэтээн корбутум.
Саганы олохтоохун уусту-
га суох курдук. Кини врач-
ка да, пациентка да
олохторун чэпчэтэр!

Тыа хаһайыстыбатын
научнай-чинчийэр институ-
тун бөһүөлэгин поликли-

никатын Немчинскэйдэри
тикс өгөрөр кабинетин ат-
тыгар аһыс киһи мустубу-
та (бу Одицовская оро-
йусига этэ). Врач М. И.
Калинчева көрдүөргэ тах-
сыбыта уонна дьону по-
ликлиникада ханнык кы-
һаада аһалбытын ыйта-
лыстыа. Биһиги киһиэхэ
кин протейна хаһан бээм
буолуохтааһын быһаарбы-
та. Үс киһиэхэ ыспырава-
калары түргэниик толор-
бута. Төрдүскэ хас да кү-
нүн көрүүнү анаабыта.
Ол түмүгэр уочаракка
кин киһи хаалбыта. Онор
доктор барыларыгар би-
ризмэлэрин харыстаабыта.

Мин нөҕү сырыбар
Калинчева эмтэ пациент-
нарга тахсыбыта. Ол кэм-
тэ мин кини кабинеттар

гипсэм кытаатарын кэтэ-
һэн опорбутум. Итиннэ
эмтэ дьоннор аһардара,
быһаарыны ылан, рецеп-
тери уонна ыспыравака-
ры түргэниик суруттаран
баран, уочараты күүтүүт-
тэн босхоломмуттара. Ке-
линчева кабинетин кининээ-
би приемнаага дыһинэн
2-3 киһиттэн ордук суох
буолааччы. Мария Иоси-
фова олус үтүө суобес-
таахтык үлэлиирин, кини
туһунан пациенттар дириг
ытыктабылынан ахталларын
туһунан эппэт буолуохха
сатамат.

Бу опыты атын врачтар
ыһаахтарын сөп дин са-
ныбын.

В. ДВОЙРИН,
пенсконер.

Московская уобалас,
Одинцово куорат. («Прав-
да» хаһыаттан).

Редакцияба эппиэт кириэ

«Сага олох» балаһаан
ыйын 30 күнүнээбэ нүөм-
ригэр бэрээдэтиит «Тоҕо
манныгыт?» диэн тоболох
корреспонденцияда Эри-
лин Эристин аатынан со-
ххо Хадаардаабы отдө-
көтүн сорох формалара
сүөһү кыстыгынан сөптөөх
«хэрэһинэ суох» көрсүбү-
тэрин туһунан критикала-
мыта.

Хаһыат ити суруйуутун
сүннүкүн редакцияда Ха-
даар сөлүсөтүн испок-
омун председателэ И. В.
Сефронова маннык эппи-
ти ытыта:

«Корреспонденция сө-
сөтөт исполкомугар уонна
партийнай тэригэ бөрү-
гар дьүүллэһилинэ. Үс-
тык тэрээһинигэр ыйыт-
быт итэбэстэр толору ко-
дьуктаахтар. Олору түс-
тыктаах дыһааллар ыһы-
нылар. Чуолаан, хотонор
түннүктэрэ, ааһара өгө-
һулуунулар, истиннэргэ
сыһаанылар, сүөһүлэргэ
эбин аһылыгы сэтти олох-
тоннон.

Редактор
А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

Чурапчы очнай-заочнай
орто оскулатын Х ыһа-
һыгар үөрэнээччилэргэ
бастык сессия ахсынны
8 күнүттэн 20 күнүгэр ди-
эти ыһылар. Онно алтын-
ныма уонна сэттиннэ
сессияда кэлбэтэх IX уон-
на XI кылаастарга үө-
рэнээтэх ыһааттар ыһа-
һырыллар.

Туһааннаах салаааччы-
лар үөрэнээххэ үлэнир
ыһааттар сессияда хойу-
таабакка элликлэрин даа-
чылар эбэтэһинэстээхтэр.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Оройуоннаабы киһи би-
блиотека ахсынны 3 күн-
гэр кистэ 5 чаастан сага
киһигэлэри көрүү-быһа-
каны тэрийэр. Ааһааччы-
лар, араас салааларга эл-
бэх сонун киһигэлэри кы-
та билсиргэ тиэтэйит.

Дирекция.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700. Чурапчы с.,
Көл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор—21-395, отдалар—
21-495. «Почта» — 21-505.